


**Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (1-hour TSP)**

Date	Weather Condition	Time		Conc. ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
01-Mar-23	Fine	14:09	17:09	81	76	83	280.4	500
07-Mar-23	Fine	8:05	11:05	75	75	66	280.4	500
13-Mar-23	Cloudy	14:02	17:02	107	106	103	280.4	500
18-Mar-23	Cloudy	8:03	11:03	82	73	73	280.4	500
24-Mar-23	Fine	14:07	17:07	63	62	61	280.4	500
30-Mar-23	Cloudy	8:00	11:00	51	51	50	280.4	500


# Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (1-hour TSP)



**Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (1-hour TSP)**

Date	Weather Condition	Time		Conc. ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
01-Mar-23	Fine	14:17	17:17	84	83	84	278.5	500
07-Mar-23	Fine	8:13	11:13	73	69	73	278.5	500
13-Mar-23	Cloudy	14:10	17:10	99	107	98	278.5	500
18-Mar-23	Cloudy	8:11	11:11	82	74	79	278.5	500
24-Mar-23	Fine	14:15	17:15	67	62	62	278.5	500
30-Mar-23	Cloudy	8:08	11:08	50	51	43	278.5	500


# Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (1-hour TSP)



**Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (1-hour TSP)**

Date	Weather Condition	Time		Conc. ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
01-Mar-23	Fine	14:32	17:32	78	77	80	275.4	500
07-Mar-23	Fine	8:30	11:30	72	67	69	275.4	500
13-Mar-23	Cloudy	14:25	17:25	98	106	102	275.4	500
18-Mar-23	Cloudy	8:28	11:28	73	74	79	275.4	500
24-Mar-23	Fine	14:30	17:30	61	63	66	275.4	500
30-Mar-23	Cloudy	8:25	11:25	48	47	49	275.4	500


# Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (1-hour TSP)



**Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (24-hour TSP)**

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m <sup>3</sup> /min)			Conc. (µg/m <sup>3</sup> )	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
01-Mar-23	10:00AM	02-Mar-23	10:00AM	2.8035	2.9307	4855.8	4879.8	24	1.12	1.12	1.12	79.1	Sunny	152.4	260
07-Mar-23	10:00AM	08-Mar-23	10:00AM	2.8043	2.9230	4879.8	4903.8	24	1.12	1.12	1.12	73.7	Sunny	152.4	260
13-Mar-23	10:00AM	14-Mar-23	10:00AM	2.8037	2.9784	4903.8	4927.8	24	1.12	1.12	1.12	108.5	Cloudy	152.4	260
18-Mar-23	10:00AM	19-Mar-23	10:00AM	2.8049	2.9135	4927.8	4951.8	24	1.12	1.12	1.12	67.5	Sunny	152.4	260
24-Mar-23	10:00AM	25-Mar-23	10:00AM	2.8011	2.8956	4951.8	4975.8	24	1.12	1.12	1.12	58.8	Sunny	152.4	260
30-Mar-23	10:00AM	31-Mar-23	10:00AM	2.8021	2.8785	4975.8	4999.8	24	1.12	1.12	1.12	47.5	Cloudy	152.4	260

# Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (24-hour TSP)






**Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (24-hour TSP)**

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m <sup>3</sup> /min)			Conc. (µg/m <sup>3</sup> )	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
01-Mar-23	10:00AM	02-Mar-23	10:00AM	2.8034	2.9291	5275.4	5299.4	24	1.12	1.12	1.12	78.1	Sunny	152.6	260
07-Mar-23	10:00AM	08-Mar-23	10:00AM	2.8060	2.9181	5299.4	5323.4	24	1.12	1.12	1.12	69.7	Sunny	152.6	260
13-Mar-23	10:00AM	14-Mar-23	10:00AM	2.8061	2.9673	5323.4	5347.4	24	1.12	1.12	1.12	100.1	Cloudy	152.6	260
18-Mar-23	10:00AM	19-Mar-23	10:00AM	2.8088	2.9175	5347.4	5371.4	24	1.12	1.12	1.12	67.5	Sunny	152.6	260
24-Mar-23	10:00AM	25-Mar-23	10:00AM	2.8038	2.8971	5371.4	5395.4	24	1.12	1.12	1.12	58.0	Sunny	152.6	260
30-Mar-23	10:00AM	31-Mar-23	10:00AM	2.8058	2.8844	5395.4	5419.4	24	1.12	1.12	1.12	48.8	Cloudy	152.6	260


# Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (24-hour TSP)



**Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (24-hour TSP)**


Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m <sup>3</sup> /min)			Conc. (µg/m <sup>3</sup> )	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
01-Mar-23	10:00AM	02-Mar-23	10:00AM	2.8033	2.9209	5415.6	5439.6	24	1.12	1.12	1.12	73.1	Sunny	141.1	260
07-Mar-23	10:00AM	08-Mar-23	10:00AM	2.8055	2.9101	5439.6	5463.6	24	1.12	1.12	1.12	65.0	Sunny	141.1	260
13-Mar-23	10:00AM	14-Mar-23	10:00AM	2.8026	2.9662	5463.6	5487.6	24	1.12	1.12	1.12	101.6	Cloudy	141.1	260
18-Mar-23	10:00AM	19-Mar-23	10:00AM	2.8044	2.9198	5487.6	5511.6	24	1.12	1.12	1.12	71.7	Sunny	141.1	260
24-Mar-23	10:00AM	25-Mar-23	10:00AM	2.8031	2.9031	5511.6	5535.6	24	1.12	1.12	1.12	62.1	Sunny	141.1	260
30-Mar-23	10:00AM	31-Mar-23	10:00AM	2.8017	2.8748	5535.6	5559.6	24	1.12	1.12	1.12	45.4	Cloudy	141.1	260

# Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (24-hour TSP)




**Noise Monitoring Result at Station NM2A**

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
01-Mar-23	14:39	64.7	58.8	61.3
01-Mar-23	14:44	64.4	58.8	
01-Mar-23	14:49	63.6	60.0	
01-Mar-23	14:54	64.7	59.0	
01-Mar-23	14:59	64.6	59.3	
01-Mar-23	15:04	63.6	59.2	
07-Mar-23	8:35	64.1	59.7	61.7
07-Mar-23	8:40	64.3	60.2	
07-Mar-23	8:45	63.6	59.2	
07-Mar-23	8:50	62.8	58.6	
07-Mar-23	8:55	63.7	58.9	
07-Mar-23	9:00	64.5	60.5	
13-Mar-23	14:32	64.3	59.3	61.5
13-Mar-23	14:37	64.4	59.3	
13-Mar-23	14:42	62.9	60.3	
13-Mar-23	14:47	63.9	59.4	
13-Mar-23	14:52	63.5	58.9	
13-Mar-23	14:57	63.7	58.9	
18-Mar-23	8:33	62.8	60.3	61.4
18-Mar-23	8:38	63.4	60.0	
18-Mar-23	8:43	63.6	60.2	
18-Mar-23	8:48	63.0	59.2	
18-Mar-23	8:53	62.8	60.3	
18-Mar-23	8:58	64.6	59.4	
24-Mar-23	14:37	62.9	58.6	61.3
24-Mar-23	14:42	63.8	58.7	
24-Mar-23	14:47	64.0	60.3	
24-Mar-23	14:52	64.1	59.2	
24-Mar-23	14:57	64.3	59.3	
24-Mar-23	15:02	63.9	60.5	
30-Mar-23	8:30	63.6	59.5	61.3
30-Mar-23	8:35	63.0	59.9	
30-Mar-23	8:40	64.0	60.4	
30-Mar-23	8:45	63.5	59.8	
30-Mar-23	8:50	64.5	59.5	
30-Mar-23	8:55	63.2	59.9	



The station set-up of a façade measurement at station NM2A.

# Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM2A




**Noise Monitoring Result at Station NM3A**

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
01-Mar-23	16:09	64.5	58.1	62.2
01-Mar-23	16:14	63.6	59.8	
01-Mar-23	16:19	63.8	58.1	
01-Mar-23	16:24	65.0	58.9	
01-Mar-23	16:29	64.1	58.3	
01-Mar-23	16:34	64.9	59.3	
07-Mar-23	10:08	64.6	59.7	62.2
07-Mar-23	10:13	65.0	58.8	
07-Mar-23	10:18	63.6	58.5	
07-Mar-23	10:23	65.2	59.1	
07-Mar-23	10:28	65.0	59.0	
07-Mar-23	10:33	64.3	58.1	62.1
13-Mar-23	16:02	64.3	58.0	
13-Mar-23	16:07	64.3	59.1	
13-Mar-23	16:12	64.0	59.7	
13-Mar-23	16:17	63.5	59.6	
13-Mar-23	16:22	65.3	59.7	
13-Mar-23	16:27	64.9	59.8	62.3
18-Mar-23	10:06	63.5	59.6	
18-Mar-23	10:11	64.5	58.3	
18-Mar-23	10:16	64.8	59.5	
18-Mar-23	10:21	65.0	58.2	
18-Mar-23	10:26	65.4	58.8	
18-Mar-23	10:31	64.0	58.8	62.2
24-Mar-23	16:07	63.7	58.3	
24-Mar-23	16:12	63.8	59.0	
24-Mar-23	16:17	63.9	58.7	
24-Mar-23	16:22	63.6	58.7	
24-Mar-23	16:27	65.2	58.7	
24-Mar-23	16:32	65.2	58.3	62.5
30-Mar-23	10:12	64.6	58.6	
30-Mar-23	10:17	64.5	59.6	
30-Mar-23	10:22	63.6	58.4	
30-Mar-23	10:27	63.8	58.9	
30-Mar-23	10:32	64.1	59.1	
30-Mar-23	10:37	63.5	59.8	



The station set-up of a façade measurement at station NM3A.

# Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM3A






**Noise Monitoring Result at Station NM4A**

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
01-Mar-23	16:44	62.9	59.1	61.5
01-Mar-23	16:49	62.6	59.7	
01-Mar-23	16:54	64.2	60.2	
01-Mar-23	16:59	63.5	59.4	
01-Mar-23	17:04	63.1	59.3	
01-Mar-23	17:09	63.8	59.9	
07-Mar-23	10:43	64.2	59.3	61.7
07-Mar-23	10:48	63.3	59.4	
07-Mar-23	10:53	63.5	60.5	
07-Mar-23	10:58	62.8	59.1	
07-Mar-23	11:03	63.2	60.5	
07-Mar-23	11:08	63.4	59.7	61.7
13-Mar-23	16:37	62.7	59.2	
13-Mar-23	16:42	63.7	59.8	
13-Mar-23	16:47	62.7	60.4	
13-Mar-23	16:52	62.7	59.3	
13-Mar-23	16:57	64.3	59.5	
13-Mar-23	17:02	62.5	60.2	61.1
18-Mar-23	10:41	62.6	60.3	
18-Mar-23	10:46	62.9	58.8	
18-Mar-23	10:51	62.7	58.8	
18-Mar-23	10:56	62.5	60.7	
18-Mar-23	11:01	63.3	59.4	
18-Mar-23	11:06	63.0	60.4	61.4
24-Mar-23	16:42	62.5	60.7	
24-Mar-23	16:47	62.6	60.0	
24-Mar-23	16:52	63.7	60.1	
24-Mar-23	16:57	63.0	59.1	
24-Mar-23	17:02	62.8	60.4	
24-Mar-23	17:07	64.4	60.0	61.7
30-Mar-23	10:47	64.3	60.1	
30-Mar-23	10:52	63.6	60.5	
30-Mar-23	10:57	63.6	60.7	
30-Mar-23	11:02	64.4	59.6	
30-Mar-23	11:07	62.9	60.3	
30-Mar-23	11:12	63.6	59.5	



The station set-up of a façade measurement at station NM4A.

# Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM4A




**Noise Monitoring Result at Station NM5A**

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)	Leq (30 min.) +3 dB(A)
01-Mar-23	15:29	64.2	58.5	61.3	64.3
01-Mar-23	15:34	63.2	59.2		
01-Mar-23	15:39	62.8	59.4		
01-Mar-23	15:44	62.8	58.5		
01-Mar-23	15:49	62.3	59.2		
01-Mar-23	15:54	63.5	58.7		
07-Mar-23	9:27	63.0	59.4	61.3	64.3
07-Mar-23	9:32	62.6	58.1		
07-Mar-23	9:37	62.3	59.5		
07-Mar-23	9:42	63.8	59.2		
07-Mar-23	9:47	62.7	59.7		
07-Mar-23	9:52	62.7	58.7		
13-Mar-23	15:22	64.0	58.6	61.4	64.4
13-Mar-23	15:27	63.3	59.7		
13-Mar-23	15:32	63.2	59.7		
13-Mar-23	15:37	62.7	58.7		
13-Mar-23	15:42	62.6	58.2		
13-Mar-23	15:47	63.3	59.5		
18-Mar-23	9:25	62.6	59.3	61.2	64.2
18-Mar-23	9:30	64.1	59.2		
18-Mar-23	9:35	63.3	58.1		
18-Mar-23	9:40	63.6	58.9		
18-Mar-23	9:45	62.6	59.4		
18-Mar-23	9:50	62.5	59.5		
24-Mar-23	15:27	64.0	58.6	61.5	64.5
24-Mar-23	15:32	64.1	58.6		
24-Mar-23	15:37	63.2	58.4		
24-Mar-23	15:42	62.8	58.6		
24-Mar-23	15:47	64.2	59.4		
24-Mar-23	15:52	62.9	58.6		
30-Mar-23	9:31	63.1	58.1	61.3	64.3
30-Mar-23	9:36	63.2	59.5		
30-Mar-23	9:41	64.1	59.7		
30-Mar-23	9:46	63.6	59.6		
30-Mar-23	9:51	63.5	59.5		
30-Mar-23	9:56	62.8	58.8		

**Remarks:**

+3dB(A) correction was applied to free-field measurement.



The station set-up of a free-field measurement at station NM5A.

# Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM5A

